

T A R I F N I K

U S L U G A

kako slijedi:

	Vrsta naknade	Iznos naknade Finansijski leasing	Iznos naknade Operativni leasing
1	Naknada za obradu zahtjeva	do 1,5 % od iznosa finansiranja (bez uračunatog PDV)	do 1,5 % od iznosa finansiranja (bez uračunatog PDV)
2	Kamatna stopa za grace period	Određuje se u visini ugovorene nominalne kamatne stope od početka do isteka grace perioda u skladu sa ugovorom o finansijskom leasingu	n/a
3	Interkalarna kamata (naknada za angažovanje sredstava)	Određuje se u visini ugovorene kamatne stope za razdoblje od plaćanja iznosa finansiranja do momenta isporuke.	n/a
4	Naknada za prijevremeni raskid Ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza	Ukoliko do raskida ugovora dođe neispunjenjem obaveza od strane Primaoca leasinga, Davalac leasinga zadržava pravo obračunati naknadu za propuštenu dobit koja bi bila ostvarena da do prijevremenog raskida Ugovora o finansijskom leasingu nije došlo u visini 5%, na ostatak nedospjele glavnice po prvobitno zaključenom Ugovoru.	Za slučaj prijevremenog raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga Davalac najma će Primaocu najma naplatiti penale na ime izmakle dobiti po Ugovoru u visini od: - 12 najamnina u I godini trajanja ugovora, - 10 najamnina u II godini trajanja ugovora, - u III i svakoj narednog godini: ako je po otplatnom planu ostalo manje od 8 najamnina, naplatit će se penali na ime izmakle dobiti u visini od ½ iznosa preostalih rata do isteka Ugovora.
5	Naknada za otplatu Ugovora prije ugovorenog roka trajanja	Po ugovorima za fizička i pravna lica na teritoriji RS-u i fizička lica na teritoriji FBiH: - do 1% iznosa ostatka duga po ugovoru koji se prijevremeno otplaćuje, ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora jednak ili duži od jedne godine, - do 0,5% iznosa ostatka duga po ugovoru koji se prijevremeno otplaćuje, ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine. Naknada za prijevremenu otplatu za fizička lica ne može se naplaćivati tokom perioda za koji	Za slučaj prijevremenog raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga Davalac najma će Primaocu najma naplatiti penale na ime izmakle dobiti po Ugovoru u visini od: - 12 najamnina u I godini trajanja ugovora, - 10 najamnina u II godini trajanja ugovora, - u III i svakoj narednog godini: ako je po otplatnom planu ostalo manje od 8 najamnina, naplatit će se penali na ime izmakle dobiti u visinu broja preostalih rata do isteka Ugovora, ali ne više od 8 rata.

		je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, a u RS-u ni u slučaju ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana manji od 5.000,00 KM. Za ugovore o leasingu zaključene na teritoriji FBiH čiji je predmet leasinga nekretnina, naknada za prijevremenu otplatu se može obračunavati ako je ugovorena fiksna ili promjenljiva nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM. Za ugovore pravnih lica zaključene na teritoriji FBiH, naknada za prijevremenu otplatu određuje se u procentualnom iznosu od iznosa ostatka duga po ugovoru, koji ne može biti veći od naknade za obradu zahtjeva.	
6	Naknada za reprogram Ugovora	U slučaju zahtjeva klijenta za reprogramom obaveza po osnovu ugovora o finansijskom leasingu Davalac leasinga zadržava pravo obračuna naknade na reprogram u visini maksimalno do 0,70% u odnosu na preostali iznos glavnice u momentu reprogramiranja ugovora, min 100 KM	Naknada za reprogram obračunava se u procentualnom iznosu do visine naknade za obradu zahtjeva.
7	Naknada za odustajanje od odobrenog finansiranja (samo za fizička lica)	U RS-u Davalac leasinga ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu leasing zahtjeva, koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Primalac leasinga ne odustane od zahtjeva za leasing. U FBiH Primalac leasinga je dužan odmah vratiti predmet leasinga, a najkasnije u roku od 30 dana nadoknaditi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrijednosti predmeta leasinga te platiti ugovorenu kamatu od dana zaključenja ugovora do dana plaćanja kamate. Naknada za odustajanje se ne naplaćuje ukoliko Primalac leasinga odustane u toku 14 dana od dana zaključenja Ugovora o leasingu.	n/a
8	Prefakturisanje troškova sa PDV	U slučaju prefakturisanja troškova kasko polisa osiguranja plaćenih od strane Davaoca leasinga zaračunava se naknada u visini 5 KM za prefakturisanje uvećanih za PDV za one ugovore kod kojih je	n/a

		osnovni promet bio predmet oporezivanja PDV-om	
9	Troškovi monitoringa	Davalac leasinga zadržava pravo da za troškove monitoringa po svakoj posjeti skrbnika u cilju naplate potraživanja i izuzimanja predmeta leasinga obračuna naknadu u visini 100 KM (51,13 EUR) uvećanu za PDV u skladu sa važećim propisima	Davalac najma zadržava pravo da za troškove monitoringa po svakoj posjeti skrbnika u cilju naplate potraživanja i izuzimanja predmeta najma obračuna naknadu u visini 100 KM (51,13 EUR) uvećanu za PDV u skladu sa važećim propisima
10	Štete- prefakturisanje na teret Primaoca leasinga	n/a	Davalac najma zadržava pravo da za neprijavljene štete u toku trajanja ugovora o operativnom leasingu zaračuna Primaocu najma naknadu u visini 5% knjigovodstvene vrijednosti predmeta leasinga u momentu raskida ugovora
11	Naknada za prekoračenje ugovorenog broja kilometara	n/a	Davalac najma zadržava pravo zaračunati ugovorne penale u iznosu od KM 0,07 za sva putnička, odnosno 0,08 KM za teretna vozila, po prekoračenom pređenom km preko ugovorenog broja kilometara na mjesečnom nivou
12	Naknada za nesavjesnu upotrebu vozila	n/a	Davalac najma zadržava pravo obračuna penala u iznosu od 20% od knjigovodstvene vrijednosti predmeta najma prema poslovnim knjigama Davaoca najma na dan raskida ovog ugovora
13	Naknada pravnom licu za izradu privremenog obračuna za otkup ugovora	Davalac leasinga će na osnovu pismenog zahtjeva Primaoca leasinga pravno lice izraditi privremeni obračun za otkup ugovora kojim se potvrđuje stanje duga po ugovoru, te obračunava naknadu u visini 30 KM uvećanu za PDV	n/a
14	Troškovi upisa zaloga	Davalac leasinga zadržava pravo obračuna troškova registra zaloga u skladu sa stvarno nastalim troškovima kako slijedi: - Provjera podataka i pretraga u registru zaloga 6 KM - Upis predmeta leasinga u registar zaloga – oprema 23 KM - Upis predmeta leasinga u registar zaloga – vozila 23 KM	Davalac leasinga zadržava pravo obračuna troškova registra zaloga u skladu sa stvarno nastalim troškovima kako slijedi: - Provjera podataka i pretraga u registru zaloga 6 KM - Upis predmeta leasinga u registar zaloga – oprema 23 KM - Upis predmeta leasinga u registar zaloga – vozila 23 KM
15	Naknada za izradu procjene predmeta leasinga od strane ovlaštenog lica	U skladu sa stvarnim troškovima procjene predmeta leasinga	n/a



16	Naknada za troškove administriranja ugovora	Primalac leasinga će za sve vrijeme trajanja ugovora plaćati davatelju leasinga troškove administriranja ugovora u iznosu od 1,00 KM plus PDV na mjesečnom nivou.	n/a
17	Ostali troškovi	Davalac leasinga zadržava pravo da primaocu leasinga naplati i sljedeće naknade: - Izdavanje Izvoda otvorenih stavki, za svaki drugi IOS u kalendarskoj godini, primalac leasinga će davaocu leasinga plaćati iznos od 20,00 KM plus PDV. - Izdavanje svih vrsta potvrda na zahtjev primaoca leasinga iznos od 5,00 KM, plus PDV. - Izdavanje kopije dokumentacije koju davalac leasinga drži u svojoj arhivi iznos od 5,00 KM plus PDV.	Davalac najma zadržava pravo da primaocu najma naplati i sljedeće naknade: - Izdavanje Izvoda otvorenih stavki, za svaki drugi IOS u kalendarskoj godini, primalac najma će davaocu najma plaćati iznos od 20,00 KM plus PDV. - Izdavanje svih vrsta potvrda na zahtjev primaoca najma iznos od 5,00 KM, plus PDV. - Izdavanje kopije dokumentacije koju davalac najma drži u svojoj arhivi iznos od 5,00 KM plus PDV
18	Troškovi koji se odnose na Ugovore o kratkoročnom najmu		
Naknada za prekoračenje ugovorenog broja kilometara		Davalac najma zadržava pravo zaračunati ugovorne penale u iznosu od KM 0,07 za sva putnička vozila, po prekoračenom pređenom km preko ugovorenog broja kilometara na mjesečnom nivou	
U slučaju nastanka štete na vozilu, pod uslovom ukoliko se ista ne bude mogla naplatiti od strane osiguravajućeg društva		Primalac najma će platiti puni iznos popravka oštećenog vozila i druge gubitke koje Davalac najma ima zbog oštećenja vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka, pri čemu će se prilikom određivanja iznosa dnevnog najma uzeti cijena najma određena u Ugovoru o najmu, ali najviše do 30 dana.	
U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti radi kojih Primalac najma nije u mogućnosti po završetku najma vratiti Predmet najma Davaocu najma		Primalac najma će platiti punu vrijednost vozila i to nabavnu vrijednost novog vozila, prema ponudi dobavljača Davaocu najma kao i druge gubitke koje Davalac najma ima zbog nedostatka vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila, pri čemu će se prilikom određivanja iznosa dnevnog najma uzeti cijena najma iz Ugovoru o najmu, ali najviše do 30 dana.	